

Ongan amb l'occitan avèm pogut partir en viatge en Itàlia.

Cette année, avec l'occitan nous avons pu partir en voyage en Italie.




Perqué anar en Itàlia amb l'occitan ?????

► Pourquoi un voyage en Italie pour les occitanistes ????

Dans le Piémont italien, 13 vallées des Alpes sont encore aujourd'hui occitanophones (soit une population totale de plus de 200 000 habitants).

107 communes piémontaises ont déclaré leur appartenance à la minorité linguistique occitane (loi 482/99).



CUNEO

CONI

Lo primièr jorn sèm anats a Coni- se ditz atal en occitan.

Le premier jour nous sommes allés à CONI – on dit ainsi en occitan.

Avèm dejunat d'en primièr.

Nous avons tout d'abord pris le petit-déjeuner.



Puèi nos sèm separats en dos gropes: un qu'es anat visitar lo pargue natural e lo segond la vila e aprèp avèm intervertit.

Puis nous nous sommes séparés en deux groupes: l'un est allé visiter le parc naturel et le second la ville puis nous avons interverti.



Tiziana, nòstra guida, presenta sa vila en occitan. Per exemple, diguèt que la vila faguèt partida del departament de Stura e apartenguèt un momenton a França.



L'expausition sus la biodiversitat.

A miègjorn, avèm manjat al restaurant.

A midi, nous avons déjeuné au restaurant.



Lo vèspre, avèm participat en grop a un jòc de pista prepausat per una dels dos guidas del matin.

L'après-midi, nous avons participé en groupe à un jeu de piste proposé par une des deux guides du matin.



Per ganhar aquel jòc deviam retrobar d'informacions donadas lo matin. Podiam remportar l'especialitat de la vila: de cuneesi.

Pour gagner ce jeu nous devons retrouver des informations données le matin. Nous pouvions remporter la spécialité de la ville : les cuneesi.



Puèi, avèm agut un temps liure que nos a permés de contunhar de visitar la vila a nòstre ritme.

Puis, nous avons eu un temps libre qui nous a permis de continuer à visiter la ville à notre rythme.



Coni es una vila plan colorada, çò qu'es agradiu.

Cuneo est une ville colorée, ce qui est agréable.

Çò qu'es tanben agradiu: es luminós e avèm vista sus la montanha de tot costat.

Ce qui est aussi agréable: c'est lumineux et nous avons vue sur la montagne de tous côtés.

